

Previsione a breve termine

Medie di stazione

| |  °C |  % |  hPa |  km/h |  mm/h |  °C |
|--------|--|---|---|---|--|--|
| 3 Mag | 19.7 / 11.8 | 72.4 | 1014.9 | 5.3 | 1.2 | 18.6 / 11.0 |
| 4 Mag | 20.4 / 10.8 | 71.6 | 1014.8 | 3.9 | 0.8 | 19.9 / 9.7 |
| 5 Mag | 18.9 / 11.9 | 77.4 | 1013.5 | 4.5 | 7.9 | 17.9 / 11.5 |
| 6 Mag | 18.7 / 12.5 | 75.5 | 1013.8 | 4.6 | 5.8 | 18.2 / 11.8 |
| 7 Mag | 19.3 / 12.2 | 76.7 | 1014.7 | 4.1 | 12.8 | 18.8 / 11.5 |
| 8 Mag | 21.1 / 12.4 | 75.2 | 1014.9 | 4.2 | 4.7 | 21.1 / 11.8 |
| 9 Mag | 22.0 / 12.7 | 71.9 | 1014.2 | 4.4 | 4.0 | 21.5 / 12.1 |
| 10 Mag | 22.1 / 13.0 | 73.1 | 1014.3 | 4.2 | 4.4 | 21.7 / 12.6 |
| 11 Mag | 20.6 / 12.6 | 76.7 | 1013.6 | 3.7 | 5.3 | 20.7 / 11.7 |

Informazioni sulla stazione

| |  °C |  % |  hPa |  km/h |  km/h |  mm/h |  °C |
|--------|--|---|---|--|--|--|--|
| 3 Mag | 24.1 2025 | 96.0 2024 | 1022.1 2026 | 32.2 2023 | 66.0 2023 | 5.6 2019 | 23.8 2022 |
| | 7.9 2021 | 27.0 2020 | 1001.4 2018 | - | - | - | 6.0 2021 |
| 4 Mag | 24.8 2023 | 94.6 2025 | 1021.4 2021 | 14.7 2018 | 25.2 2018 | 5.4 2017 | 24.7 2023 |
| | 6.9 2021 | 29.0 2020 | 1001.0 2019 | - | - | - | 4.7 2021 |
| 5 Mag | 24.2 2023 | 98.0 2025 | 1021.2 2023 | 22.1 2019 | 38.3 2019 | 36.6 2025 | 24.6 2023 |
| | 6.4 2019 | 39.1 2024 | 996.7 2019 | - | - | - | 1.5 2019 |
| 6 Mag | 25.0 2023 | 95.0 2017, 2022 | 1018.7 2023 | 16.9 2020 | 43.4 2022 | 36.6 2025 | 26.3 2018 |
| | 7.1 2019 | 42.0 2019 | 1005.6 2019 | - | - | - | 3.3 2019 |
| 7 Mag | 25.5 2018 | 96.0 2017 | 1021.9 2020 | 20.2 2022 | 53.1 2022 | 44.2 2018 | 27.4 2018 |
| | 4.8 2019 | 31.0 2020 | 1006.6 2025 | - | - | - | 2.5 2019 |
| 8 Mag | 25.8 2023 | 95.0 2024 | 1022.5 2020 | 24.0 2024 | 45.0 2024 | 36.6 2025 | 26.5 2023 |
| | 8.1 2019 | 37.0 2020 | 1006.0 2018 | - | - | - | 6.4 2019 |
| 9 Mag | 26.3 2021 | 96.0 2019 | 1022.1 2022 | 25.7 2024 | 49.9 2024 | 24.6 2019 | 27.9 2021 |
| | 9.4 2025 | 37.0 2020 | 1004.2 2019 | - | - | - | 7.4 2025 |
| 10 Mag | 27.1 2021 | 95.0 2023 | 1022.3 2022 | 21.0 2024 | 43.4 2024 | 32.8 2023 | 28.0 2021 |
| | 8.6 2017 | 36.9 2022 | 1007.7 2018 | - | - | - | 7.3 2017 |
| 11 Mag | 26.4 2024 | 95.0 2021 | 1023.1 2022 | 16.0 2024 | 29.0 2022, 2024 | 35.0 2021 | 26.1 2022, 2024 |
| | 9.7 2019 | 38.2 2024 | 1004.8 2017 | - | - | - | 8.4 2019 |

Almanac

